

**Poštovani predsjedniče Skupštine,**

**Poštovani predsjedniče SUBNOR-a,**

**Uvaženi kolega Dukoviću,**

**Vaše ekselencije,**

**Dame i gospodo,**

**Čast mi je što sam prilici da se obratim povodom ovog, po svemu, izuzetnog datuma u sveukupnoj istoriji civilizacije.**

**Smatram veoma značajnim da se Skupština Crne Gore, na ovaj način, pridružuje obilježavanju ovog datuma.**

**Naime, danas smo ovdje kako bismo podsjetili na žrtve Holokausta u Drugom svjetskom ratu i odali počast milionima nedužnih stradalnika. Ono što se danas, i svaki put kad obilježavamo ovaj datum može istaći, jeste mučna činjenica da je Holokaušt neizbrisiva mrlja u istoriji civilizacije, koju je napravio čovjek.**

**Ili preciznije: čovjek – čovjeku.**

**Od 2005. godine obilježavamo ovaj datum u znak sjećanja na dan kada je oslobođen Aušvic - Birkenau, najozloglašeniji koncentracioni logor, smješten u Poljskoj, gdje je na zvijerski način ubijeno više od milion zatvorenika, najviše Jevreja.**

**Stradanje miliona nedužnih ljudi čiji je jedini grijeh bio to što su pripadali jednoj naciji ili religiji, opomena je i zavjet mladim generacijama da nastave da stvaraju drugačiji svijet, da se nešto slično nikada ne ponovi.**

Ono što, danas, sa zadovoljstvom mogu da kažem jeste da o položaju Jevreja u Crnoj Gori možda najslikovitije govori izjava, sada pokojnog, predsjednika Jevrejske zajednice u Crnoj Gori Jaše Alfandarija:

**„Kad sam prije dvije godine rekao da u Crnoj Gori antisemitizam ne postoji, čudno su me gledali neki izvan Crne Gore. Zapravo, Jevreji koji ovdje žive ne znaju šta je antisemitizam.“**

Ono čime se Crna Gora može ponositi jeste činjenica da je jedna od rijetkih država u Evropi na čijoj teritoriji nije bilo koncentracionog niti sabirnog logora za slanje Jevreja u logore smrti.

**Crnogorcima je zaštita progonjenog čovjeka bila svetinja, a pružanje utočišta obaveza.**

**Nešto bih o ovoj temi rekao iz perspektive čovjeka koji dolazi iz sektora obrazovanja.**

**Prije svega, želim da istaknem da se tema Holokasta u crnogorskom obrazovnom sistemu obrađuje na vrlo kvalitetan način.**

**O tome svjedoče sljedeće činjenice.**

**Poslijeratne generacije đaka u Crnoj Gori su odrastale uz knjigu iz obavezne lektire - Dnevnik Ane Frank, autobiografski roman koji je napisala djevojčica, Jevrejka rođena u Frankfurtu, za vrijeme boravka u tajnom skloništu u Amsterdamu, u kome se njena porodica skrivala od juna 1942. do avgusta 1944. godine. Iako je spisak obavezne lektire za osnovnu školu značajno izmijenjen u odnosu na onaj koji je kao zadatak da pročita imala moja generacija, ova knjiga je i danas na spisku obavezne lektire za VIII razred osnovne škole.**

**Ta činjenica ukazuje da tema Holokausta u savremenoj Crnoj Gori, kao što je i uvijek bilo, izaziva potrebu za izražavanjem posebnog saosjećanja sa stradalnicima i progonjenima i čuvanjem od zaborava priče o njihovim žrtvama i stradanjima.**

Dalje: u udžbeniku istorije za IX razred osnovne škole<sup>1</sup>, u III poglavlju Drugi svjetski rat i savremeni svijet, jedno od potpoglavlja posvećeno je Holokaustu.<sup>2</sup> Učenicima su jasno objašnjeni pojmovi Holokaust, Semiti i geto, uz izvod iz svjedočenja Rudolfa Hesa, komandanta Aušvica, koji će citirati:

*„Novodošli zatvorenici bi prošli pored jednog od doktora koji je na licu mjesta donosio odluku. Oni koji su bili sposobni za rad slati su u logor. Drugi su smjesta odvođeni u dio za eliminaciju. Manja djeca su uvijek bila slata na eliminaciju, jer zbog svog uzrasta nijesu bila sposobna za rad.“*

---

<sup>1</sup> Autori: Slavko Burzanović i Jasmina Đorđević.

<sup>2</sup> Str. 76.

**Četrnaestogodišnjem učeniku, koji živi u današnjoj Crnoj Gori, ova priča može zazvučati kao fikcija, ali sam siguran da će zapamtiti za čitav život.**

**Takođe, u udžbeniku istorije za IV razred gimnazije<sup>3</sup>, u poglavlju "Drugi svjetski rat i savremeni svijet", postoje potpoglavlja: Holokaust, Suđenje ratnim zločincima i Posljedice rata, uz fotografije logoraša iz Aušvica i Buhentalda.**

**Holokaust ili „potpuno uništenje vatrom“ je definisan kao naziv „za sistematsko uništenje (genocid) koje su nacisti izvršili nad Jevrejima“, uz navođenje činjenice da je u nacističkim logorima život izgubilo oko 6 miliona Jevreja.**

**Takođe, kada je u pitanju naše zajedničko nasljeđe i ono što nas neraskidivo veže je Danilo Kiš, književni velikan, sin mađarskog Jevreja i Crnogorce, koji je nacionalizam definisao, prije svega, kao paranoju, kolektivnu i pojedinačnu.**

**Kiš je osjetio sve užase Drugog svjetskog rata, a te traume obojile su čitav njegov život. U vezi s tim, on kaže:**

**„Opsednut sam iskustvom iz detinjstva, holokaustom, nestankom oca, uspomenama na rano detinjstvo. Morao sam da se oslobođim te opsesije. Zato sam pisao.“**

---

<sup>3</sup> Autori: Milan Šćekić, Živko Andrijašević i Vanja Vuković.

**Dozvolite mi da na kraju svojeg izlaganja dodam par ličnih impresija.**

**Boraveći prije šest godina na Univerzitetu u Krakovu, razmišljao sam o nevjerovatnom nonsensu: kako je moguće da se u blizini jednog od najstarijih Univerziteta u Evropi, u kojem je pored ostalih studirao u jugoslovenski nobelovac Ivo Andrić, oformi jedan takav logor, kakav je Aušvic?**

**Jedini odgovor koji mi pao na pamet jeste onaj Njegošev stih: "Tajna čojku, čovjek je najviša".**

**Zato je važno da obilježavamo ovaj datum, jer nikada ne znamo kada se nečije unutrašnje, mračne tajne, mogu pretočiti u sveopšti užas. Jer, na žalost, ne možemo reći da je vijek u kojem mi živimo vijek mira i blagostanja na našoj planeti...**

**I još jedna impresija: dosta sam, još studentom, čitao o Aušvicu. Ja pripadam generaciji koja je svijet i život upoznavala iz knjiga, a ne sa Google-a.**

**Ipak, pored svega što sam pročitao, nekako sam bio nepripremljen kada sam došao da vidim Aušvic - Birkenau.**

**Jer to je iskustvo koje se ne može prenijeti i na koje se ne možete pripremiti.**

**Kao da među žicama i među zidovima baraka još odjekuju jezivi, nemoćni krifi...**

**Ne čuju se, ali se osjećaju.**

**I opominju...**

**RADULE NOVOVIĆ**